

INFORMACIJA

o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je finansijska institucija osnovana 1991. godine kako bi pomogla zemljama istočne Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza da razvijanjem ekonomija slobodnog tržišta nakon pada komunizma, pređu u demokratije. EBRD ulaže putem zajmova i kapitala, nudi usluge poslovnog savjetovanja i promoviše reformu politike u skoro 40 ekonomija na tri kontinenta. Crna Gora je pristupila EBRD-u 3. juna 2006. godine. Ukupna vrijednost EBRD projekata, kako kroz javni, tako i kroz privatni sektor, od momenta osnivanja u Crnoj Gori, iznosi 805 miliona eura, i odnosi se na 86 projekata.

Crna Gora u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o formiranju Evropske banke za obnovu i razvoj ("Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori", broj 5/91 i "Službeni list SCG – Međunarodni ugovori, broj 3/05) i tačkom 3 Odluke o proglašenju nezavisnosti Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 36/06), primjenjuje navedeni sporazum o osnivanju EBRD-a.

U skladu sa gore navedenim, Vlada Crne Gore je prihvatila, u avgustu 2006. godine, Aplikaciju za članstvo i ovlastila predsjednika Vlade da potpiše Aplikaciju (Zaključak 03-6451 od 24. avgusta 2006. godine). U skladu sa pomenutom aplikacijom, Crna Gora je, između ostalog, potvrdila da nastavlja da ispunjava sve uslove u skladu sa tekućim djelovanjem Banke na teritoriji Crne Gore. Na osnovu dostavljene aplikacije, Odbor Guvernera EBRD-a je, na sjednici održanoj 25. oktobra 2006. godine, potvrdio da je Republika Crna Gora ispunila uslove za prijem u članstvo Banke. I pored toga što je EBRD potvrdu donio u oktobru mjesecu 2006. godine, članstvo Crne Gore u EBRD imalo je retroaktivno dejstvo i Crna Gora je postala član Banke zvanično od 3. juna 2006. godine. U skladu sa pomentim propisima i potvrdom Banke, EBRD je nastavio svoje djelovanje na teritoriji Crne Gore.

EBRD organizuje godišnje sastanke Upravnog odbora i Odbora guvernera, kojim prisustvuju delegacije svih zemalja članica.

Ministarstvu finansija je, dana 26. septembra, putem e-maila dostavljeno pismo generalnog sekretara EBRD-a, g-dina Kazuhiko Koguchija. U pismu smo obaviješteni da je na pomenutom sastanku, dana 18. maja 2023. godine, Odbor guvernera EBRD-a glasao i usvojio Odluke br. 259 i br. 260 kojim se odobravaju izmjene i dopune Člana 1. i Člana 12.1. Sporazuma o osnivanju Banke („Sporazum“). Uz pismo su priloženi i tekstovi Izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj za član 1. i član 12.1, kao i Smjernice, odnosno procedura potrebna za prihvatanje predmetnih izmjena.

Izmjena Člana 1. Sporazuma omogućila bi ograničeno i postepeno proširenje geografskog opsega EBRD-ovih operacija na subsaharsku Afriku i Irak i mijenja se na sledeći način:

Aneks 1:

„Doprinoseći ekonomskom napretku i rekonstrukciji, svrha Banke će biti da podstakne tranziciju ka otvorenim tržišno orijentisanim ekonomijama i da promoviše privatnu i poduzetničku inicijativu u zemljama Centralne i Istočne Evrope posvećene i primjenjujući principe višestranačke demokratije, pluralizma i tržišne ekonomije. Pod istim uslovima, svrha Banke se takođe može izvršiti u (i) Mongoliji, (ii) zemljama članicama južnog i istočnog Mediterana: **i (iii) ograničenom broju zemalja članica subsaharske Afrike; u svakom slučaju pod (ii) i (iii)** kako je Banka utvrdila na osnovu potvrđnog glasanja najmanje dvije trećine guvernera, što predstavlja najmanje tri četvrtine ukupne glasačke moći članova. Shodno tome, svako pozivanje u ovom Ugovoru i njegovim aneksima na „zemlje srednje i istočne Evrope“, „zemlje iz Centralne i Istočne Evrope“, „zemlju primaoca (ili zemlje)“ ili „zemlju članicu (ili zemlje) primaoca, odnosiće se na Mongoliju i svaku od takvih zemalja južnog i istočnog Mediterana **i subsaharske Afrike** takođe.”

Izmjenom Člana 12.1 Sporazuma uklonilo bi se zakonsko ograničenje kapitala za redovno poslovanje i povjerilo Odboru direktora da uspostavi i održava sva odgovarajuća ograničenja u pogledu pokazatelja adekvatnosti kapitala. Sporazum će se dopuniti brisanjem postojećeg teksta i uvođenjem novog teksta kako slijedi:

Aneks 2:

" 1. Odbor direktora će uspostaviti i održavati odgovarajuća ograničenja u pogledu pokazatelja adekvatnosti kapitala, kako bi zaštitio finansijsku stabilnost i održivost Banke."

Od zemalja članica Banke se sada traži da prihvate Izmjene i dopune u skladu sa Članom 56. Sporazuma i o tome obavijeste EBRD. Imajući u vidu da predložene izmjene i dopune predstavljaju izmjene Sporazuma o osnivanju Banke, potrebno je da pozitivno glasa ne manje od 3/4 guvernera, koji predstavljaju ne manje od 4/5 ukupnog glasačkog prava EBRD članova.

Od strane EBRD-a dostavljen je i nacrt Pisma o prihvatanju koje je neophodno potpisati i dostaviti Banci.

Ukoliko Pismo o prihvatanju potpisuje osoba koja ima neposredna ovlašćenja za prihvatanje izmjena ugovora (npr. predsjednik države, predsjednik Vlade ili ministar vanjskih poslova), Banka neće zahtijevati dodatnu dokumentaciju.

Međutim, ukoliko Pismo o prihvatanju potpisuje lice bez neposrednog ovlašćenja (npr. ministar finansija, guverner Centralne banke), Banka može prihvatiti izmjene samo ukoliko je uz isti primila i službeni dokument koji potvrđuje „puno ovlašćenje“ za prihvatanje. Kako su iz Banke naveli, primjeri prihvatljivih dokumenata uključuju: Memorandum o zakonitosti od nadležnog pravnog zvaničnika (npr. državnog tužioca ili

ministra pravde, u našem slučaju Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore), kojim se potvrđuje da je prihvatanje promjena u skladu sa zakonima zemlje ili kopiju nacionalnog zakona kojim je definisano prihvatanje izmjena i dopuna i/ili kojim se ovlašćuje određeno lice da prihvati izmjene i dopune.

Shodno navedenom, a kako bi se ubrzao i pojednostavio proces prihvatanja predmetnih izmjena i dopuna, Ministarstvo finansija predlaže da predmetno Pismo o prihvatanju potpiše predsjednik Vlade Crne Gore. Napominjemo, slična situacija postojala je 2011. godine kada je tadašnji predsjednik Vlade, potpisao Pismo o prihvatanju izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju Banke, a u skladu sa Zaključcima Vlade, kojim su se prihvatile tadašnje izmjene Sporazuma Banke.

Imajući u vidu da Banka kroz Aneks 1 propisuje proširenje svojih aktivnosti na zemlje subsaharske Afrike i Iraka, mišljenja smo da bi trebalo podržati navedeni predlog Odbora guvernera EBRD-a. Naime, navedeno proširenje operacija dovešće do ubrzanog infrastrukturnog, samim tim i ekonomskog razvoja zemalja u ovom regionu, čime će se unaprijediti i životni standard građana u tim zemljama, a i vjerovatno učestala migracija stanovništva iz ovih regija ka evropskim zemljama.

Takođe, u pogledu Aneksa 2, a koji se odnosi na uspostavljanje i održavanje odgovarajućih ograničenja, u dijelu pokazatelja adekvatnosti kapitala, smatramo navedenu promjenu značajnom, iz razloga, kao što je navedeno, što se dodatno uspostavlja zaštita finansijske stabilnosti i održivosti Banke, a samim tim i kontrola upravljanja likvidnosti Banke.

Shodno gore navedenom, Ministarstvo finansija predlaže Vladi da prihvati predložene izmjene i dopune Sporazuma o osnivanju EBRD, odnosno Aneks 1 i Aneks 2 predmetnog Sporazuma, i da usvoji predložene Zaključke. O navedenim aneksima Odbor guvernera raspravljace na narednom Godišnjem sastanku EBRD-a, koji će biti održan u periodu 14-16 maja 2024. godine. Ukoliko aneksi budu usvojeni od strane 2/3 većine guvernera članova EBRD-a, navedeni aneksi će postati sastavni dio Sporazuma. U skladu sa tim, Ministarstvo finansija će sprovesti potrebnu proceduru ratifikacije pomenutih aneksa, odnosno Sporazuma. Imajući u vidu da je u primjeni Zakon o ratifikaciji sporazuma iz perioda Državne zajednice SCG, Ministarstvo finansija će nakon sprovedenog postupka glasanja na Godišnjem sastanku EBRD-a, sprovesti aktivnosti na ratifikaciji Sporazuma o osnivanju EBRD-a.



European Bank
for Reconstruction and Development

Kazuhiko Koguchi
Secretary General

TO THE DESIGNATED OFFICIAL ENTITY

31 May 2023

Dear Sir/Madam

In your capacity as designated representative of the Official Entity for an EBRD member, I would be grateful if you would please give your prompt attention to the following communication.

Please note that at its 2023 Annual Meeting in Samarkand the Board of Governors adopted Resolutions No.259 and No.260 on 18 May 2023, approving Amendments to Articles 1 and 12.1 of the Agreement Establishing the Bank (the "Agreement") respectively:

- The Amendment to Article 1 of the Agreement would enable the limited and incremental expansion of the geographic scope of the EBRD's operations to sub-Saharan Africa and Iraq.
- The Amendment to Article 12.1 of the Agreement would remove the statutory capital limitation on ordinary operations, and entrust the Board of Directors to establish and maintain any appropriate limits with respect to capital adequacy metrics.

The members of the Bank are now asked to accept the Amendments in accordance with Article 56 of the Agreement and inform the Bank accordingly.

Consequently, you are kindly requested to promptly undertake the measures necessary for formal acceptance of the Amendments. The text of the Amendments and a Guidance Note on the process of acceptance are enclosed for your information.

Yours faithfully

Kazuhiko Koguchi

Encs.

Annex 1: Amendment to the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development – Article 1

Annex 2: Amendment to the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development – Article 12.1

Annex 3: Guidance Note on the acceptance process for the Amendments

ml17693-2

Five Bank Street, London E14 4BG, United

Kingdom Tel: +44 20 7338 6000 Web:

www.ebrd.com

Annex 1

Amendment to the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development (“Agreement”) – Article 1

Article 1 of the Agreement shall be amended to read as follows:

“In contributing to economic progress and reconstruction, the purpose of the Bank shall be to foster the transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market economics. Subject to the same conditions, the purpose of the Bank may also be carried out in (i) Mongolia; and in (ii) member countries of the Southern and Eastern Mediterranean; and (iii) a limited number of member countries of sub-Saharan Africa; in each case under (ii) and (iii) as determined by the Bank upon the affirmative vote of not less than two-thirds of the Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members. Accordingly, any reference in this Agreement and its annexes to “Central and Eastern European countries”, “countries from Central and Eastern Europe”, “recipient country (or countries)” or “recipient member country (or countries)” shall refer to Mongolia and each of such countries of the Southern and Eastern Mediterranean and sub-Saharan Africa as well.”

The following understandings shall apply with respect to the amended Article 1 of the Agreement:

- a. The term “*sub-Saharan Africa*” as set out under Article 1 of the Agreement shall be understood to mean the Sub-Saharan Africa region as defined by the World Bank Group.
- b. The limitation on the number of member countries of sub-Saharan Africa in which the Bank may carry out its purpose as set out under Article 1 of the Agreement shall be understood so as to enable a limited and incremental expansion of the geographic scope of the Bank’s operations, in accordance with the measures and mechanisms set out in the report of Board of Directors “*Amendment of the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development in order to enable the limited and incremental expansion of the geographic scope of the Bank’s operations to sub-Saharan Africa and Iraq*”. In this context, an affirmative vote of not less than three-fourths of the Governors, representing not less than four-fifths of the total voting power of the members shall be required to approve any further increment to the expansion.

c. Iraq shall be incorporated into the Southern and Eastern Mediterranean region for the purposes of the Agreement, and consequently the term "*Southern and Eastern Mediterranean*" as set out under Article 1 of the Agreement shall be understood to mean the region consisting of the countries that have a shoreline on the Mediterranean as well as Jordan and Iraq, which are closely integrated into this region.

Annex 2

Amendment to the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development ("Agreement") - Article 12.1

Article 12.1 of the Agreement shall be amended by deleting its existing text and introducing a new text as follows:

"1. The Board of Directors shall establish and maintain appropriate limits with respect to capital adequacy metrics, in order to protect the financial soundness and sustainability of the Bank."

Guidance Note on the acceptance process for the Amendments

Each Member will have its own procedures to follow and as the proposed Amendments constitute a treaty modification, it may be advisable to work in conjunction with the Ministry of Foreign Affairs and other departments or agencies as appropriate.

When considering the acceptance of the Amendments, please ensure that the following conditions are fulfilled:

First, undertake such legal steps as may be required by constitutional law to accept the Amendments.

Second, communicate to the Bank the acceptance, as set out below:

- If the acceptance is signed by someone with the apparent authority to handle treaty relations (e.g., Head of State, Head of Government or Minister of Foreign Affairs), the Bank will not require proof of actual authority behind the acceptance.
- If the acceptance is signed by a person without apparent authority (e.g., the Minister of Finance, Governor of the Central Bank), the Bank can only record the acceptance if it is in receipt of a formal document in the nature of a “full power” for the acceptance. Examples of acceptable documentary proof include: (a) a Memorandum of Law from a competent legal official (e.g., the Attorney-General or Minister of Justice) certifying the acceptance as being duly authorised and legal under the laws of the member; or (b) a copy of the national law accepting the Amendments and/or authorising the official in question to communicate (or accept) the Amendments.

If the person who communicates the acceptance has the authority to accept the Amendments, the communication to the Bank may take the form of a **declaration of acceptance** on behalf of the member as per the model form attached (Annex 3a). Alternatively, the acceptance given by the competent person or body on behalf of the member may be notified to the Bank by a designated official, for which a draft form of **notification of acceptance** is attached (Annex 3b). Original declarations and/or notifications of acceptance, bearing physical (i.e., not digital) signatures, should be sent for the attention of the Secretary General at the Bank’s Headquarters (5 Bank Street, London E14 4BG, United Kingdom).

The Amendments will enter into force for all members three (3) months after the date of formal communication by the Bank that the acceptance requirements set out under Article 56 of the Agreement have been met. Any consequential changes in domestic statutes or regulations would therefore only need to become effective three (3) months from the date of formal communication by the Bank.

Should you have any questions, please contact Edward Bannerman (Tel: +44 20 7338 8585 or email: bannerme@ebrd.com) and Andrei Gheorghe (Tel: +44 20 7338 8179 or email:

gheorgha@ebrd.com). In the interim, please confirm receipt of this message and advise Mr Bannerman and Mr Gheorghe of the name and contact details of the person(s) who will be overseeing the acceptance process and whom the Bank may contact to monitor progress.

Annex 3a

**Template Declaration of Acceptance
(to be addressed to the Secretary General of the Bank)**

I have the honour to inform you that [member] hereby accepts the proposed

- Amendment to Article 1, and
- Amendment to Article 12.1 of the Agreement Establishing the European Bank for

Reconstruction and Development.

[A copy of the statute/decreed/regulation pursuant to which this acceptance is given is attached.]

**Template Notification of Acceptance
(to be addressed to the Secretary General of the Bank)**

I have the honour to inform you that [member] has accepted the proposed

- Amendment to Article 1, and
- Amendment to Article 12.1 of the Agreement Establishing the European Bank for

Reconstruction and Development.

[A copy of the text of the acceptance [and of the statute/decreet/regulation pursuant to which this acceptance is given] is attached.]



Nezvaničan prevod

Kazuhiko Koguchi
generalni sekretar

ODREĐENOM SLUŽBENOM SUBJEKTU

31. maj 2023

Poštovani Gospodine/Gospodo

U vašem svojstvu imenovanog predstavnika službenog subjekta za člana EBRD-a, bio bih Vam zahvalan ako biste odmah obratili pažnju na sljedeću komunikaciju.

Imajte na umu da je na godišnjem sastanku 2023. godine u Samarkandu, dana 18. maja 2023. godine, Upravni odbor usvojio Odluke br. 259 i br. 260, odobravajući izmjene i dopune na članove 1. i 12.1. Sporazuma o osnivanju Banke („Sporazum“):

- Izmjena i dopuna Člana 1. Sporazuma omogućila bi ograničeno i postepeno proširenje geografskog opsega EBRD-ovih operacija na podsaharsku Afriku i Irak.
- Izmjenom i dopunom Člana 12.1 Sporazuma bi se uklonilo zakonsko ograničenje kapitala za redovno poslovanje i povjerilo Upravnom odboru da uspostavi i održava sva odgovarajuća ograničenja u pogledu pokazatelja adekvatnosti kapitala.

Od članova Banke se sada traži da prihvate Izmjene i dopune u skladu sa Članom 56. Ugovora o tome obavijeste Banku.

Shodno tome, ljubazno vas molimo da što prije preduzmete mjere neophodne za formalno prihvatanje Izmjena i dopuna. Tekst izmjena i smjernica o procesu prihvatanja su priloženi za vašu informaciju.

S poštovanjem

A handwritten signature in black ink, appearing to read "K. Koguchi", is written over the typed name.

Kazuhiko Koguchi

Prilog.

Aneks 1: Izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj – član 1.

Aneks 2: Izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj – član 12.1.

Aneks 3: Smjernice o procesu prihvatanja amandmana

ml17693-2

Five Bank Street, London E14 4BG, Ujedinjeno
Kraljevstvo Tel: +44 20 7338 6000 Web :
www.ebrd.com

Aneks 1

Izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj ("Sporazum") – Član 1.

Član 1. Sporazuma mijenja se i glasi:

„Doprinosеći ekonomskom napretku i rekonstrukciji, svrha Banke će biti da podstakne tranziciju ka otvorenim tržišno orijentisanim ekonomijama i da promoviše privatnu i poduzetničku inicijativu u zemljama Centralne i Istočne Evrope posvećene i primjenjujući principe višestranačke demokratije, pluralizam i tržišnu ekonomiju. Pod istim uslovima, svrha Banke se takođe može izvršiti u (i) Mongoliji ; i u (ii) zemljama članica južnog i istočnog Mediterana ; i (iii) ograničenog broja zemalja članica subsaharske Afrike; u svakom slučaju pod (ii) i (iii) kako je utvrdila Banka na osnovu potvrdnog glasanja najmanje dvije trećine guvernera, što predstavlja najmanje tri četvrtine ukupne glasačke moći članova. Shodno tome, svako upućivanje u ovom sporazumu i njegovim aneksima na „zemlje srednje i istočne Evrope“, „zemlje iz centralne i istočne Evrope“, „zemlju primaoca (ili zemlje)“ ili „zemlju članicu (ili zemlje) primaoca» odnosiće se na Mongoliju i svaku od takvih zemalja južnog i istočnog Mediterana i subsaharske Afrike takođe.“

Sljedeća shvatanja će se primjenjivati u odnosu na izmijenjeni član 1. Sporazuma:

d. Izraz " podsaharska Afrika " kako je navedeno u članu 1. Sporazuma će se razumjeti kao regija podsaharske Afrike kako je definisala Grupa Svjetske banke.

e. Ograničenje broja zemalja članica subsaharske Afrike u kojima Banka može ostvariti svoju svrhu kako je navedeno u članu 1. Sporazuma će se shvatiti tako da omogućava ograničeno i postepeno proširenje geografskog opsega poslovanja Banke, u skladu sa mjerama i mehanizmima navedenim u izvještaju Upravnog odbora " Izmjena i dopuna Ugovora o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj kako bi se omogućilo ograničeno i postepeno proširenje geografskog obima poslovanja Banke na pod-Saharska Afrika i Irak ". U

ovom kontekstu, za odobravanje bilo kakvog daljeg povećanja proširenja biće potreban potvrdni glas od najmanje tri četvrtine guvernera, koji predstavljaju najmanje četiri petine ukupne glasačke moći članova.

f. Irak će biti uključen u regiju južnog i istočnog Mediterana za potrebe Sporazuma, pa će se prema tome izraz " *južni i istočni Mediteran* " kako je navedeno u članu 1. Sporazuma podrazumijevati kao region koji se sastoji od zemalja koje imaju obalu na Mediteranu, kao i Jordan i Irak, koji su usko integrisani u ovu regiju.

Aneks 2

Izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj ("Sporazum") – Član 12.1.

Član 12.1 Sporazuma će se dopuniti brisanjem postojećeg teksta i uvođenjem novog teksta kako slijedi:

" 1. Odbor direktora će uspostaviti i održavati odgovarajuća ograničenja u pogledu pokazatelja adekvatnosti kapitala, kako bi zaštitio finansijsku stabilnost i održivost Banke. "

Smjernice o procesu prihvatanja amandmana

Svaka članica će imati svoje procedure koje treba slijediti, a budući da predloženi amandmani predstavljaju modifikaciju ugovora, može biti preporučljivo raditi u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i drugim odjelima ili agencijama prema potrebi.

Prilikom razmatranja prihvatanja izmjena i dopuna, uvjerite se da su ispunjeni sljedeći uslovi:

Prvo, preduzmite zakonske korake koje može zahtijevati ustavni zakon za prihvatanje amandmana.

Drugo, obavijestite Banku o prihvatanju, kao što je navedeno u nastavku:

- Ako je prihvatanje potpisalo neko lice sa očiglednim ovlaštenjima da upravlja ugovornim odnosima (npr. predsjednik države, predsjednik vlade ili ministar vanjskih poslova), Banka neće zahtijevati dokaz stvarnog ovlaštenja iza prihvatanja.
- Ako je prihvatanje potpisalo lice bez očiglednog ovlaštenja (npr. ministar finansija, guverner Centralne banke), Banka može evidentirati prihvatanje samo ako je primila formalni dokument u prirodi „punog ovlaštenja” za prihvatanje. Primeri prihvatljivih dokumentovanih dokaza uključuju: (a) Zakonski memorandum nadležnog pravnog zvaničnika (npr. državnog tužioca ili ministra pravde) kojim se potvrđuje da je prihvatanje propisno ovlašćeno i zakonito prema zakonima člana ; ili (b) kopiju nacionalnog zakona koji prihvata amandmane i/ili ovlašćuje dotičnog službenika da saopšti (ili prihvati) amandmane.

Ako lice koje saopštava prihvatanje ima ovlaštenje da prihvati Izmene i dopune, obaveštenje Banci može biti u obliku izjave o **prihvatanju** u ime člana prema obrascu u prilogu (Aneks 3a). Alternativno, o prihvatanju od strane nadležnog lica ili organa u ime člana Banku može obavijestiti ovlašćeno službeno lice, za šta se prilaže nacrt obrasca obaveštenja o prihvatanju (Aneks 3b) . Originalne izjave i/ili obavještenja o prihvatanju, sa fizičkim (tj. ne digitalnim) potpisima, treba poslati na uvid generalnom sekretaru u sjedištu Banke (5 Bank Street, London E14 4BG, Ujedinjeno Kraljevstvo).

Izmjene i dopune će stupiti na snagu za sve članove tri (3) mjeseca nakon datuma zvanične komunikacije od strane Banke da su ispunjeni uslovi prihvatanja navedeni u članu 56. Ugovora. Sve posljedične promjene u domaćim statutima ili propisima bi stoga trebalo da stupe na snagu samo tri (3) mjeseca od datuma formalne komunikacije od strane Banke.

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte Edwarda Bannermana (tel: +44 20 7338 8585 ili email: bannerme@ebrd.com) i Andrei Gheorghea (tel: +44 20 7338 8179 ili email: gheorgha@ebrd.com). U međuvremenu, molimo potvrdite prijem ove poruke i obavijestite g. Bannermana i g. Gheorghea o imenu i kontakt podacima osobe(a) koja će nadgledati proces prihvatanja i koju Banka može kontaktirati radi praćenja napretka.

**Predložak Pisma o prihvatanju
(uputiti generalnom sekretaru Banke)**

Čast mi je da Vas obavijestim da [član] ovim prihvata predloženo

- Izmjena člana 1. i
- Izmjena člana 12.1 Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj.

[Priložena je kopija statuta/uredbe/uredbe na osnovu koje se daje ovo prihvatanje.]

**Šablon Obavještenja o prihvatanju
(uputiti generalnom sekretaru Banke)**

Čast mi je da Vas obavijestim da je [član] prihvatio predloženo

- Izmjena člana 1. i
- Izmjena člana 12.1 Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj.

[Kopija teksta prihvatanja [i statuta/uredbe/uredbe na osnovu koje se daje ovo prihvatanje] je u prilogu.]